No: ژمارە: ١٧٦٠١

Date: ڕێکەوت: ٢٧/١٠/٢٠١٩ ی زاینی

٨/١١/ ٢٧١٩ ی کوردی

Ministry of Higher Education & Scientific Research 2006 KRG Iraq وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دەرکردە

ڕێنمایی ژمارە (٥)ی ساڵی (٢٠١٩)

ڕێنمایی خوێندنی باڵا/ماستەر لە زانکۆ حکومییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی خوێندنی (٢٠١٩- ٢٠٢٠)

ئاماژە بە کۆنووسی کۆبوونەوەی ژمارە (٥)ی ئەنجومەنی وەزارەت کە لە ڕێکەوتی (٢٠١٩/١٠/١) و (٢٠١٩/١٠/٦) ئەنجام درابوو، بڕیاردرا بە دەرکردنی ڕێنمایی خوێندنی باڵا/ماستەر لە زانکۆ حکومییەکانی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیەی خوارەوە:-

تەوەری یەکەم/ مەرجەکانی پێشکەش کردن:

١- مەرجی تێکرای نمرە (معدل)ی بەکالۆریۆس:

أ. مەرجە تێکرای نمرە (معدل)ی بڕوانامەی بەکالۆریۆسی پێشکەشکار لە (٦٠%) کەمتر نەبێت، جگە لە دەرچووانی کۆلێژ/ فاکەڵتی/سکوڵەکانی (پزیشکی، پزیشکی ددان، دەرمانسازی) کە ڕەچاوی تێکرای نمرەیان بۆ ناکرێت، لێرەدا تێکرای نمرەی (٦٠%) هیچ خاڵ وەرناگرێت بۆ چوونە ناو پێشبڕکێ، بە زیادبوونی هەر نمرەیەک لە تێکرای نمرەی بەکالۆریۆس خاڵێک وەردەگرێت (بۆ نموونە ئەگەر پێشکەشکارێک تێکرای نمرەی بەکالۆریۆسی (٦٥%) بوو (٥) خاڵی پێ دەدەرێت بۆ چوونە ناو پێشبڕکێ، ئەگەر پێشکەشکارێکی دیکە تێکرای نمرەی (٧٠%)ی هەبوو ئەوا (١٠) خاڵی پێدەدرێت.

ب. ئەو پێشکەشکارانەی تێکرای نمرە (معدل)ی بەکالۆریۆسیان لە (٦٠%) کەمترە، ئەوا مەرجە دبلۆمی باڵای یەک ساڵەی ئەکادیمی لە زانکۆ حکومیەکانی هەرێمی کوردستان بخوێنن، دواتر مافیان هەیە پێشکەشی خوێندنی باڵا/ماستەر بکەن بە شێوەیەک کە ڕێژەی (٦٠%)ی نمرە لەسەر کۆنمرەی دبلۆمی باڵای یەك ساڵەی ئەکادیمی دەبێت و ڕێژەی (٤٠%)ی نمرە لەسەر کۆنمرەی بەکالۆریۆس دەبێت، هەر بڕوانامەیەکی دیبلۆمی باڵا کە لە لایەن زانکۆکان نەبەخشرابێت ئەوا هەژمار ناکرێت بۆ ئەم مەبەستە

٢- مەرجی ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزی لە کاتی پێشکەشکردن:

لە کاتی پرۆسەی پێشکەشکردن هەموو خوازیارێك مافی پێشکەشکردنی بۆ خوێندنی باڵا/ماستەر هەیە بەبێ هەبوونی مەرجی توانستی زمانی ئینگلیزی، بەڵام مەرجە قوتابی/خوێندکاری وەرگیراو لەگەڵ دەستپێکردنی خوێندنی ئەکادیمی و پێش تاوتوێکردنی ماستەرنامەکەی یەکێک لەم دوو مەرجانەی خوارەوە سەبارەت بە توانستی زمانی ئینگلیزی دەستەبەر بکات، بە پێچەوانەوە ئەگەر مەرجی توانستی زمانی ئینگلیزی داواکراوی هاتوو لە خاڵی (أ یان ب)ی خوارەوەی لە ماوەی یاسایی خوێندن و ماوەی درێژکردنەوەی خوێندن بە پێی یاسا و ڕێنماییەکان بەدەستنەهێنا، ئەوا ڕاستەوخۆ فەرمانی سڕینەوەی ناو (ترقین قید)یان لە زانکۆکان بۆ دەردەکرێت:-

أ- مەرجە قوتابی/خوێندکاری وەرگیراو بەشداری بکات لە خولی فێرکاری زمانی ئینگلیزی لە سێنتەرەکانی زمانی زانکۆ حکومیەکانی کوردستان و تاقیکردنەوەی دیاریکردنی ئاست (Placement Test) ئەنجام بدات بە پێی ئاستەکەی بەشدار بێت لە خولەکە هەروەکو لە خشتەی خوارەوە ڕوونکراوەتەوە و دواتر مەرجە قوتابی/خوێندکاری وەرگیراو بۆ گشت بوارەکان

ئاستی (Pre-intermediate)ی لە سێنتەرەکانی زمان بە سەرکەوتوویی تەواو بکات و لە تاقیکردنەوەی کۆتایی ئاستەکە دەربچێت.

ئاست (Level)	کۆد	IELTS-Academic	TOEFL-iBT	TOEFL-PBT	PTE	ئاست دوای تەواوکردن
Beginner	A1	3 یان کەمتر	1-19	1-370	1-24	A2
Elementary	A2	3.5	20-30	371-383	25-35	B1
Pre-intermediate	B1	4 و 4.5	31-58	384-413	36-51	B2
Intermediate	B2	5 و 5.5	59-72	414-496	52-66	C1

ب- یان مەرجە نمرەی (5)ی لە تاقیکردنەوەی نێودەوڵەتی (IELTS- Academic) یاخود هاوتاکانی وەکو (TOEFL-iBT, TOEFL-PBT , PEARSON Academic-PTE) بە پێی ستانداردی نێودەوڵەتی بەدەست بهێنێت.

تێبینی:

أ. سەبارەت بە ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی نێودەوڵەتی توانستی زمانی ئینگلیزی وەکو (IELTS-Academic، TOEFL، Pearson Academic-PTE) تەنها لە سێنتەرەکانی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان (هەولێر و سلێمانی و دهۆك) کاری پێدەکرێت، هەروەها لەگەڵ وڵاتانی (ئەمریکا و بەریتانیا و کەنەدا و نیوزلەندا و ئوستراليا). بە پێچەوانەوە کاری پێناکرێت.

ب. پێویستە لەسەر زانکۆکان ڕاست و دروستی (صحة صدور) بۆ بڕوانامەی توانستی زمانی ئینگلیزی تاقیکردنەوەکانی (IELTS و TOEFL و PEARSON Academic-PTE)ی پێشکەشکاران بکەن.

ج. بڕوانامەی خولی زمانی ئینگلیزی سێنتەرەکانی زمانی زانکۆ حکومیەکانی کوردستان کە لە سەرەتای ساڵی (٢٠١٩) بە شێوازی نوێ کراوەتەوە بۆ ماوەی (٣) سێ ساڵ کاری پێدەکرێت. هەروەها تاقیکردنەوە نێودەوڵەتیەکانی زمانی ئینگلیزی وەکو (IELTS- Academic ، TOEFL، PEARSON Academic-PTE) بۆ ماوەی (٣) سێ ساڵ (لەسەر بنەمای ڕێکەوتی تاقیکردنەوە) کاری پێدەکرێت بە مەرجێك بڕوانامەکانی (TOEFL، PEARSON Academic-PTE) کە ماوەی دوو ساڵیان بەسەر تێپەڕیووە، پێویستە پێشووتر راست و دروستی بۆ بڕوانامەکانیان لە زانکۆکان ئەنجام درابێت.

د. ئەو پێشکەشکارانەی هەڵگری بڕوانامەی (بەکالۆریۆس)ن لە پسپۆڕی زمانی ئینگلیزی و وەرگێران، پێویستە تاقیکردنەوەی توانستی زمانی ئینگلیزی ئەنجام بدەن و هەمان ئاستی خالی (٢- مەرجی زمانی ئینگلیزی) لە (تەوەری یەکەم)ی ئاماژەی پێدراوە لەسەریان جێبەجێ دەکرێت.

ه. ئەگەر لە کاتی پێشکەشکردن، پێشکەشکار توانستی زمانی ئینگلیزی بە پێی خشتەی خالی (أ)ی سەرەوە هەبوو، ئەوا بۆ هەر ئاستێك (٢) دوو خاڵ بە پێشکەشکار دەدرێت لە کاتی چوونە ناو پێشبرکێ.

Ministry of Higher Education & Scientific Research
KRG Iraq
وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی
دەرکردە

دەرکرده

٣- مەرجی تاقیکردنەوەی توانستی زانستی:

أ- مەرجە پێشکەشکار لە تاقیکردنەوەی توانستی زانستی دەربچێت (واتە مەرجە بە لایەن کەم ١٥ نمرەی لە ٣٠ نمرەی تەرخانکراو بۆ تاقیکردنەوە بەدەست بهێنێت، بە پێچەوانەوە مافی چوونە پێشبرکێی نییە)، لێرەدا نمرەی (١٥) پانزە لە تاقیکردنەوە هیچ خاڵ وەرناگرێت واتە (٠) سفر (خاڵ)ی دەبێت و بە زیادبوونی هەر نمرەیەک (١) یەک خاڵی بۆ زیاد دەکرێت (بۆ نمونە ئەگەر پێشکەشکار نمرەی (١٦)ی هێنا لە تاقیکردنەوەی توانستی زانستی، ئەوا (١) یەك خاڵ وەردەگرێت بۆ بەشداریکردن لە پێشبرکێ، ئەگەر نمرەی (٢٠) بیستی بەدەست هێنا ئەوا (٥) پێنچ خاڵی پێ دەدرێت بۆ بەشداریکردنی لە پێشبرکێ).

ب- پێویستە لیژنەیەکی زانستی تایبەت لەسەر ئاستی کۆلێژ یان بەش سەرپەرشتی تاقیکردنەوەکان بکات.

ج پێویستە لەگەڵ پێشکەشکردنی پرسیارەکانی تاقیکردنەوەی توانستی زانستی لە لایەن ماموستایان، وەڵامی نمونەیی پرسیارەکان پێشکەش بە لیژنەی تاقیکردنەوەکان بکرێت.

٤- مەرجی تەمەن :

میچ (سقف)ی تەمەن مەرجە بۆ پێشکەشکردن، واتە نابێت تەمەنی خوازیار لە (٥٠) پەنجا ساڵ (لەسەر بنەمای ساڵی لەدایکبوون) زیاتر بێت، لە سەروی (٥٠ ساڵ) دەتوانێت بە شێوازی پاراڵیل پێشکەشی بکات.

٥- مەرجی ساڵانی خزمەت و تێپەربوونی ماوەی پێویست بەسەر دەرچووندا:

أ- بۆ خوازیارانی دامەزراو (واتە فەرمانبەری هەمیشەیی بن لە یەکێک لە دامودەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق)، پێشکەشکار مەرجە (٢) دوو ساڵی تەواوی خزمەتی فیعلی دوای بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس و دامەزراندنی هەبێت تا ڕێکەوتی دەستپێکردنی خوێندنی ماستەرەکەی، بە پێچەوانەوە مافی پێشکەشکردنی نییە.

ب- ئەو خوازیارانەی کە دانەمەزراون لە دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، بە بێ هەبوونی مەرجی دوو ساڵی دەرچوون و تێپەڕین بەسەر بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس، ڕاستەوخۆ مافی پێشکەشکردنیان هەیە و پێویستە خوازیاران بەڵێننامەی یاسایی لە زانکۆ پێشکەش بکەن کە لە هیچ دامودەزگایەکی میری (حکومی) دانەمەزراون، بە پێچەوانەوە خوێندنەکەی هەڵدەوەشێتەوە و ڕێکاری یاسایی بەرامبەری دەگیردرێتەبەر.

تێبینی: خاڵەکانی تێکرای نمرەی بەکالۆریۆس و نمرەی تاقیکردنەوەی توانستی زانستی و توانستی زمانی ئینگلیزی (ئەگەر هەبیوو) دەبنە پێوەر بۆ پێشبرکێ لە نێوان پێشکەشکاران بە پێی پلان.

تەوەری دووەم/ مەرج و پێداویستی کردنەوەی خوێندنی ماستەر:

١- بۆ کردنەوەی خوێندنی ماستەر لە هەر بەشێکی زانستی مەرجە بە لایەنی کەم (٣) سێ پرۆفیسۆری یاریدەدەر یان (٤) چوار هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرا کە دوو توێژینەوەی بڵاوکراوەی (محکم)ی دوای دکتۆرای هەبێت کە پسپۆڕی گشتیان لە هەمان بواری بەشەکە بێت و مەرجیشە ئەو ماموستایانە لەسەر میلاکی هەمیشەیی بەشی زانستی بن یان خانەنشینکراوی هەمان بەش بن یاخود گرێبەست یان تەنسیبکراو بن لە هەمان ئەو بەشە یاخود شەراکەتی ئەکادیمیان لەگەڵ زانکۆکان هەبێت لە ڕێگەی ڕێکەوتننامە و خستنەرووی بە دۆکیومێنت، لێرەدا پێویستە ئەو بەڕێزانە کە ستافی بەشێکی دیاریکراون دووبارە نەبنەوە لە بەشێکی تر و میچی سەرپەرشتیان بە پێی ڕێنماییەکان تێنەپەڕاندبێت.

٢- پێویستە بەشەکە بە لایەنی کەم (١) یەك خولی دەرچوونی بەکالۆریۆسی هەبێت.

٣- سەبارەت بە کردنەوەی خوێندنی ماستەر لە بەشە هاوشێوەکانی هەمان زانکۆ وەکو (کوردی و کوردی، عەرەبی و عەرەبی، ئینگلیزی و ئینگلیزی، کیمیا و کیمیا...هتد) دەکرێت ستافی هەردوو بەشەکە لە کاتی هەبوونی مەرجەکانی خاڵی (١ و ٢) یەك و دووی سەرەوە خوێندنی ماستەر بکەنەوە.

٤- سەبارەت بە پسپۆری بۆ کۆمەڵەی پزیشکیەکان، مەرجەکانی خاڵی (١ و ٢) یەك و دووی سەرەوە لەسەر ئاستی (کۆلیژ/ سکوڵ) ئەژمار دەکرێت.

٥- پێویستە زانکۆکان پلانی خوێندنی باڵا/ماستەر ئامادە بکەن لەو بەشانەی کە پێشووتر خوێندنی ماستەریان تێدا کراوەتەوە بۆ ساڵی خوێندنی (٢٠١٦-٢٠١٧) و ئێستاش مەرجی خاڵی (١)ی سەرەوە و پێداویستی بەردەوامیان تێدایە، واتە بەپێی بوونی مامۆستای پسپۆر بە پلەی زانستی پێویست بەپێی ڕێنماییەکان و بوونی پێداویستیە زانستییەکانی دیکە بۆ خوێندنی باڵا/ماستەر.

٦- سەبارەت بەو بەشانەی کە دەیانەوێت خوێندنی باڵا/ ماستەر بکەنەوە بۆ یەکەم جار و مەرجەکانی خاڵی (١ و ٢) یەك و دووی سەرەوەیان تێدایە و یەك خولی بەکالۆریۆسیان دەرچوواندووە، دەتوانن پرۆپۆزەڵی کردنەوەی خوێندنی باڵا/ماستەر پێشکەش بە وەزارەت بکەن بۆ مەبەستی ڕەزامەندی و پەسەندکردنی.

٧- ماوەی خوێندنی ماستەر لەم سیستمەدا بریتیە لە (٢) دوو ساڵ، لە دەسەڵاتی ئەنجومەنی کۆلیژە کە بۆ ماوەی (٦) شەش مانگ بۆ جاری یەکەم بە مووچە ماوەکە درێژ بکاتەوە و لە دەسەڵاتی ئەنجومەنی زانکۆیە بۆ ماوەی (٦) شەش مانگ بۆ جاری دووەم بە مووچە ماوەکە درێژی بکاتەوە (کە دوایین درێژکردنەوەیە). بە پێچەوانەوە قوتابی/خوێندکاری ماستەر فەرمانی سرینەوەی ناو (ترقين القيد)ی لە خوێندن بۆ دەردەچێت.

٨- بەپێی بڕیاری ئەنجومەنی وەزارەت لە کۆبوونەوەی ژمارە (٥) کە لە ڕێکەوتی (٢٠١٥/٦/٢٩) ئەنجامدرا، ڕەزامەندی دراوە لەسەر کردنەوەی خوێندنی باڵا/ ماستەر لە دەستەی کوردستانی بۆ دیراساتی ستراتیجی و توێژینەوەی زانستی بە هاوبەشی لەگەڵ یەکێك لە زانکۆکان، وە بڕوانامەی ماستەر لە لایەن زانکۆیەکەوە بەهاوبەشی دەدرێت و لۆگۆ (ئارم)ی هەردوو لای لەسەر دەبێت.

تەوەری سێیەم/ سەبارەت بەو خوازیارانەی کە دانیشتووی دەرەوەی هەرێمی کوردستانن یان هەڵگری ڕەگەزنامەی عێراقی نین:

١. هاوڵاتی عێراقی دانیشتووی دەرەوەی هەرێمی کوردستان مافی پێشکەشکردنی هەیە بۆ خوێندنی باڵا/ماستەر بە سیستمی پاراڵێل بە هەمان مەرج و پێوەرەکانی هاتوو لەم ڕێنماییە.

٢. سەبارەت بەو خوازیارانەی کە دانیشتووی دەرەوەی عێراقن (واتە هەڵگری ڕەگەزنامەی عێراقی نین) و پێشکەشکاری نێودەوڵەتین، ئەوا مافی پێشکەش کردنیان بۆ خوێندنی باڵا/ماستەر هەیە بە هەمان مەرج و پێوەرەکانی هاتوو لەم ڕێنماییە و ئەگەر لە تاقیکردنەوەی توانستی زانستی دەرچووان، ئەوا ڕاستەوخۆ بە سیستمی پاراڵێل وەردەگیرێن و ناچنە پێشبڕکێ، مەبەست لەم هەنگاوە بریتییە لە هاندانی پێشکەشکاری نێودەوڵەتی بۆ مەبەستی درێژەپێدانی خوێندنی ماستەر لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان. بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە پێشکەشکار بەڵێننامەی یاسایی لە سەرۆکایەتی زانکۆ پڕبکاتەوە کە هەڵگری ڕەگەزنامەی عێراقی نییە.

دەرکردە

تەوەری چوارەم : پێداویستیە زانستییەکانی وەرگرتنی بڕوانامەی ماستەر:-

١- سەبارەت بە تاقیکردنەوەی کۆرسەکان:-

أ- مەرجە قوتابی/ خوێندکاری ماستەر لە تاقیکردنەوەی کۆرسەکان دا نمرەکەی لە (٦٠%) کەمتر نەبێت لە هەر یەک لەو بابەتانە و لە کۆتایی هەردوو وەرزەکەدا تێکڕای نمرە (معدل)ی لە (٧٠%) کەمتر نەبێت، بە پێچەوانەوە بە پێی ڕێنماییەکانی خوێندنی باڵا سرینەوەی ناو (ترقين القيد)یان بۆ دەردەکرێت.

ب- ئەگەر قوتابی/ خوێندکاری ماستەر لە کۆرسی یەکەم لە نیوەی زیاتری بابەتەکان دەرنەچوو، ئەوا سڕینەوەی ناو (ترقين قيد) دەکرێت و مافی چوونە نێو کۆرسی دووەمی نابێت.

٢- قوتابی/خوێندکاری ماستەر لە سەرجەم بوارەکان واتە لە بواری (زانستە پەتی و سروشتی و پراکتیکی و زانستە پزیشکیەکان) و لە بواری (زانستە مرۆڤایەتییەکان)، مەرجە پێش تاوتوێکردنی ماستەرنامەکەی (١) یەك توێژینەوەی زانستی هەڵێنجراو لە ماستەرنامەکەی لە گۆڤارێکی زانستی باوەڕپێکراو (معتمد) بڵاوبکاتەوە.

٣- پێویستە ماستەرنامەی قوتابی/خوێندکاری ماستەر بەشدارییەکی ڕەسەن بێت لە بەرهەمهێنانی مەعریفە لە بوارەکەیدا و هەڵسەنگاندنیش بریتی دەبێت لە گفتوگۆی زانستی ماستەرنامەکە لەلایەن لێژنەیەکی پسپۆڕەوە و بەپێی ڕێنماییەکانی گفتوگۆی زانستی.

٤- **ناوەڕۆکی کۆرسە ئەکادیمییەکان** بەم شێوەی خوارەوە دەبێت:-

أ- ساڵی یەکەم: کۆرسی یەکەم: کۆرسێکی ئامادەکاری دەبێت بۆ وانەکانی:

١. زانستی کۆمپیوتەر (لە لایەن سێنتەری کۆمپیوتەر یان بەشی زانستی کۆمپیوتەری زانکۆ پیادە دەکرێت)، ئامانج لێی ئەوەیە کە قوتابی/ خوێندکار بڕوانامەی (ICDL) یان (IC3) یان بڕوانامەی لەو جۆرە سۆفتوێر و ئەپلیکەیشنانە بەدەستبهێنێت کە پەیوەندیدارە بە خوێندنەکەی.

٢. زمانی ئینگلیزی (Academic English) (لە لایەن سێنتەری زمانی زانکۆکانەوە پیادە دەکرێت) ئەم کۆرسە جەخت لەسەر پسپۆری ئینگلیزی پێشکەشکار دەکرێت واتە (English for technical purpose).

٣. میتۆدۆلۆجی (لە لایەن سێنتەری توێژینەوەی زانستی زانکۆوە پیادە دەکرێت) و پێویستە کتێبی تایبەت بە (میتۆدۆلۆژی زانستە کۆمەڵایەتی و مرۆییەکان) دیاری بکرێت (تاقیکردنەوە لەسەر ئاستی زانکۆ بە شێوەی ناوەندی دەبێت).

٤. دوو وانەی پسپۆڕی (لە لایەن بەشی زانستییەوە پیادە دەکرێت).

٥. ماوەی ئەم کۆرسە (١٥) هەفتە دەبێت بە تاقیکردنەوەکانیشەوە.

٦. بۆ هەر وانەیەك پێویستە (٢ بۆ ٤) کاتژمێری تیۆری بخوێندرێت لە هەفتەیەکدا.

٧. بۆ هەر وانەیەك پێویستە لە بەرامبەر (١) کاتژمێری تیۆری (٣) کاتژمێری ئەرکی (Workload) (قوتابی/ خوێندکار) هەفتانە ئەنجام بدرێت.

٨. دەرچوون و بەدەستهێنانی پێداویستیەکانی کۆرسەکە مەرجە بۆ پەرینەوە بۆ کۆرسی دووەم.

٩. ئامادەکردنی (١) یەک پەیپەر (Review Paper) کە لە (٣٠٠٠) سێ هەزار وشە کەمتر نەبێت لە ماوەی کۆرسەکەدا، بۆ وانەکانی (میتۆدی زانستی و وانە پسپۆرییەکان) بە پەیڕەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە).

١٠. بۆ هەڵسەنگاندنی پەیپەرەکان پێویستە مامۆستایەکی هەمان پسپۆری وەك (Second marker) هەڵسەنگاندن بۆ پەیپەرەکە بکات و (٥٠%)ی نمرەکە دابنێت.

١١. ئامادەکردن و پێشکەشکردنی (٤) سیمینار (پریزێنتەیشن) لە وانەی (Academic English) لە ماوەی کۆرسەکەدا، بە پەیڕەوکردنی بنەمای (میتۆدی توێژینەوە).

١٢. لە (٥٠%)ی نمرەی کۆتایی کۆرسەکە بۆ هەر وانەیەك لەسەر پەیپەرەکان دەبێت.

١٣. هەر قوتابی/ خوێندکارێك ئاستی (زانستی کۆمپیوتەر و زمانی ئینگلیزی) بە پێی پێوەرەکان ئامادە کردبێت، لەم کۆرسەدا بۆی هەژمار دەکرێت و بەشداری لەو وانانەدا (ئیلزامی) نابێت.

سالّی یەکەم، کۆرسی یەکەم، ماوەی (١٥ هەفتە) بە تاقیکردنەوەکانیشەوە			
ژمارەی وانەکان (٥ وانە) لە هەفتەیەکدا	ژمارەی کاتژمێرەکان (١٠-١٢) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا	ئەرکی خوێندکار (Workload) (٣٠-٣٥) کاتژمێر کارکردن لە هەفتەیەکدا	تێبینی
وانەی (میتۆدی توێژینەوە) بە مەرجێك کتێبی مەنهەجی (Textbook)ی نوێ دیاری بکرێت.	(٢) دوو کاتژمێری هەفتانە	ئامادەکردنی (١) یەک پەیپەری (٣٠٠٠) وشەیی (کوانتیتەتیڤ، کوالێتەیتیڤ) بە پەیرەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە)	✓ دیاریکردنی مەرجی بەکارهێنانی سەرچاوەی نوێ. ✓ بۆ هەڵسەنگادنی پەیپەرەکان (Second marker) هەبێت و (٥٠%)ی نمرەکە دابنێت. ✓ لە (٥٠%)ی نمرەی کۆتایی کۆرسەکە بۆ هەر وانەیەك لەسەر پەیپەرەکان بێت. ✓ پێوستە لە کۆرسەکاندا سەرجەم رێنماییەکانی دڵنیایی جۆری جیبەجێبکرێت (کۆرسبووك، فیدباك، تاقیکردنەوە..تا دوایی)
وانەی ئینگلیزی ئەکادیمی (نووسین و قسەکردن) (Academic English: Writing & Speaking)	(٤) چوار کاتژمێری هەفتانە	ئامادەکردنی (٤) سیمینار (پریزێنتەیشن)، بە پەیرەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە)	
دوو وانەی پسپۆری بە پەیرەوکردنی (دڵنیایی جۆری فێرکردن)	(٢) دوو کاتژمێری هەفتانە بۆ هەر وانەیەك	ئامادەکردنی (١) یەک پەیپەری (٣٠٠٠) وشەیی بە پەیرەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە)	
وانەی زانستی کۆمپیوتەر (ICDL)	بە سەرپەرشتی (سەنتەری کۆمپیوتەر) یان (بەشی زانستی کۆمپیوتەر)		

ب - سالّی یەکەم/ کۆرسی دووەم:

کۆرسێکی پسپۆری دەبێت:

١. ماوەی ئەم کۆرسە (١٥) هەفتە دەبێت بە تاقیکردنەوەکانیشەوە.

٢. خوێندنی (٣-٤) وانەی پسپۆری (لە لایەن بەشی زانستیەوە پیادە دەکرێت) بە پەیرەوکردنی پرۆسەی (دڵنیایی جۆری فێرکردن).

٣. بۆ هەر وانەیەک پێویستە (٢٠-٢٥) کاتژمێری وانەی تیۆری (محاضرات نظرية) بخوێنرێت لە کۆرسەکەدا.

٤. بۆ هەر وانەیەک پێویستە لە بەرامبەر (١) کاتژمێری تیۆری (٣) کاتژمێری ئەرکی (قوتابی/ خوێندکار) هەفتانە ئەنجامبدرێت.

٥. ئامادەکردنی (١) یەک پەیپەری (Review Paper)ی (٤٠٠٠- ٥٠٠٠) وشەیی، بۆ هەر وانەیەک بە پەیرەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە).

٦. بۆ هەڵسەنگاندنی پەیپەرەکان پێویستە مامۆستایەکی هەمان پسپۆڕیی وەک هەڵسەنگێنەریی دووەم (second marker) هەڵسەنگاندن بۆ پەیپەرەکان بکات و (٥٠%) ی نمرەکە دابنێت.

٧. (٥٠%)ی نمرەی کۆتایی کۆڕسەکە بۆ هەر وانەیەک لەسەر پەیپەرەکە دەبێت.

سالّی یەکەم، کۆرسی دووەم، ماوەی (١٥ هەفتە) بە تاقیکردنەوەکانیشەوە			
ژمارەی وانەکان (٤ وانە) لە هەفتەیەکدا	ژمارەی کاتژمێرەکان (١٠-١٢) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا	ئەرکی خوێندکار (workload) (٣٠-٣٥) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا	تێبینی
(٤) وانەی پسپۆڕیی بە پەیڕەوکردنی پرۆسەی (دڵنیایی جۆری فێرکردن)	(٢-٤) کاتژمێری هەفتانە بۆ هەر وانەیەک	ئامادەکردنی پەیپەرێکی (٤٠٠٠-٥٠٠٠) وشەیی، بۆ هەر وانەیەک بە پەیڕەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە)	-دیاریکردنی مەرجی بەکارهێنانی سەرچاوەی نوێ. -بۆ هەڵسەنگاندنی پەیپەرەکان (second marker) هەبێت و (٥٠%)ی نمرەکە دابنێت. -لە (٥٠%) ی نمرەی کۆتایی کۆڕسەکە بۆ هەر وانەیەک لەسەر پەیپەرەکان دەبێت. -پێویستە لە کۆڕسەکاندا سەرجەم ڕێنماییەکانی دڵنیایی جۆریی جێبەجێ بکرێت (کۆرس بووک، فیدباک، تاقیکردنەوە، تا دوایی).

ج. ساڵی دووەم: مەرجەکانی پێش دەستپێکردن:

١. تەواوکردنی وانەکانی هەردوو کۆڕسەکانی ساڵی یەکەم.

٢. پەسەندکردنی دۆسیەی دەرچووانی هەردوو کۆڕسی ساڵی یەکەم لە لایەن ڕاگرایەتی و سەرۆکایەتی زانکۆوە.

د. ساڵی دووەم: پرۆسەی نووسین و سەرپەرشتیکردن:-

١. پێویستە کە (قوتابی/ خوێندکار) لە کۆڕسی دووەمی ساڵی خوێندنی یەکەمەوە ناونیشانێک پێشکەش بە بەشی زانستی بکات بۆ ئەوەی دواتر کاری لەسەر بکات.

٢. لە سەرەتای ساڵی دووەمەوە پێویستە (قوتابی/ خوێندکار) پرۆپۆزەلێک لەسەر ناونیشانەکەی ئامادە بکات و پێشکەشی بکات.

٣. بەشی زانستی لیژنەیەک بۆ هەڵسەنگاندنی پرۆپۆزەلەکە و پەسەندکردنی پێکدێنێت.

٤. لە ساڵی دووەمی خوێندندا (قوتابی/ خوێندکار) پابەند دەبێت بە ڕێژەی ئامادەبوونی هەفتانە بەسەرپەرشتی سەرپەرشتیار و بەشی زانستی بە پێی ڕێنماییەکانی خوێندنی باڵا.

٥. فۆڕمی تایبەت بە دیداری (قوتابی/ خوێندکار) و مامۆستای سەرپەرشتیار لە بەشە زانستیەکاندا هەفتانە ئیمزا دەکرێت و بنەمایەک دەبێت بۆ ئەرک و مافەکانی (قوتابی/ خوێندکار) و مامۆستای سەرپەرشتیار.

KRG Iraq
وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی
دەرکرده

ساڵی دووەم: نووسینی ماستەرنامە		
قۆناغی یەکەم	قۆناغی دووەم	قۆناغی کۆتایی
پەسەندکردنی پرۆپۆزەڵ (پیوەری میتۆدۆلۆژی)	نیوەی ماستەرنامە (٤٠% بۆ ٦٠%)	تەواوکردنی ماستەرنامەو سیمیناری ئامادەبوونی بۆ گفتوگۆکردن.

خشتەی چۆنیەتی دابەشکردنی کاتژمێرەکان (hours) بۆ بەدەستهێنانی یەکە (credit):

١. ژمارەی یەکە (credit)ی بەدەستهاتوو بۆ هەر کۆرسێک، بەم شێوەیە دەبێت:

چۆنیەتی دابەشکردنی کاتژمێرەکان (hours) بۆ بەدەستهێنانی یەکە (credit)						
چۆنیەتی دابەشکردنی کاتژمێرەکان هەفتەیەک (٥٠) کاتژمێر						
کۆی کاتژمێرەکانی کۆرسێک (٧٥٠) کاتژمێر				یەکە (credit) بۆ هەر کۆرسێک (٣٠) یەکە		
(١٠+٣٠+١٠=٥٠) کاتژمێر				(٥٠ × ١٥= ٧٥٠) کاتژمێر		٧٥٠ ÷ ٢٥= (٣٠) یەکە
کاتژمێری وانەکان (محاضرات)	یەکە (Credit) بۆ هەر کۆرسێک (٣٠) یەکە ئەرکەکان (Workload)	کاتژمێری تەرخانکراو بۆ پەیپەرو سیمینار	کاتژمێرەکانی هەفتەیەک	ژمارەی هەفتەکانی کۆرس	ژمارەی کاتژمێرەکانی کۆرسێک	ژمارەی کاتژمێر پێویست بۆ یەکەیەک.
(١٠) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا.	(٣٠) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا.	(١٠) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا.	(٥٠) کاتژمێر	(١٥) هەفتە	(٧٥٠) کاتژمێر	(١) یەکە= (٢٥) کاتژمێر.

٢. ژمارەی یەکە (Credit)ی بەدەستهاتوو بۆ ساڵی نووسینی ماستەرنامە، بەم شێوەیە دەبێت:

چۆنیەتی دابەشکردنی کاتژمێرەکان (HOURS) لە ساڵی نووسینی ماستەرنامە بەرامبەر یەکە (CREDIT)ی پێویست.		
کۆی ڕۆژەکان	ژمارەی کاتژمێری کارکردن لە ڕۆژێکدا	کۆی یەکەی بەدەستهاتوو بۆ ساڵەکە
(٣٠٠) ڕۆژ	(٥) کاتژمێر لە ڕۆژێکدا	(٣٠٠ × ٥ = (١٥٠٠) کاتژمێر
١٥٠٠ ÷ ٢٥ = ٦٠ یەکە (CREDIT)		

٣.ژمارەی یەکە (CREDIT)ی بەدەستهاتوو بۆ هەردوو ساڵی خوێندنی ماستەر، بەم شێوەیە دەبێت:

چۆنیەتی یەکە (CREDIT)کانی هەردوو ساڵی خوێندنی ماستەر		
کۆرسی یەکەم	کۆرسی دووەم	ساڵی نووسینی ماستەرنامە
(٣٠) یەکە (CREDIT).	(٣٠) یەکە (CREDIT).	(٦٠) یەکە (CREDIT).
٣٠+٣٠+٦٠= (١٢٠) یەکە (CREDIT)		

دەرچوو

تەوەری پێنجەم: تێبینیە گشتییەكان:-

١. مەرجە خوازیار پێشكەشی هەمان بواری خوێندنی باڵا/ماستەر بكات لەسەر بنەمای پسپۆڕی بڕوانامەی بەكالۆریۆسەكەی، بەڵام سەبارەت بەو بەش و پسپۆڕیانەی كە لێك نزیكن یان لێكچوون هەیە لە نێوان پسپۆڕی هەردوو بەكالۆریۆس و ئەو پسپۆڕییەی كە خوازیار دەیەوێت لە خوێندنی باڵا/ماستەر پێشكەش بكات ئەوا دوای ئەنجامدانی بەراوردی زانستی (المقاصة العلمية) لە لایەن لیژنەی زانستی بەش لە نێوان بڕوانامەی هەردوو بەكالۆریۆس و دەستنیشانكردنی پێداویستی لە خوێندنی چەند بابەتێك، دەتوانن داواكاری پێشكەش بكەن. بەڵام مەرجە ئەنجامدانی بەراوردی زانستی (المقاصة العلمية) لە كاتی پرۆسەی پێشكەشكردن و پێش ئەنجامدانی تاقیكردنەوەی توانستی زانستی ئەنجام بدرێت. لە كاتی دەرچوونی قوتابی/خوێندكار بەم شێوەیە پێویستە ئەو بابەتانەی كە لیژنەی زانستی داوای كردووە وەربگرێت و تێیدا دەربچێت و نمرەی (٦٠%) كەمتر نەبێت بۆ هەر بابەتێك پێش دەستپێكردنی خوێندنی ماستەر.

٢. كاندیدانی خولی دووەم و سێیەمی بەرنامەی تواناسازی مرۆیی بۆ خوێندنی ماستەر ئەوانەی تا ئێستا مامەڵەكانیان پرۆسێس نەكراوە و سەفەری دەرەوەیان نەكردووە بۆ مەبەستی پەیوەندیكردن بە خوێندن، دەتوانن داواكاری پێشكەش بكەن، ئەگەر لە پێشبركێ سەركەوتوو بن و بە فەرمی وەرگیران ئەوا ناویان لە لیستی كاندیدانی تواناسازی دەسڕێتەوە، بەڵام ئەگەر وەرنەگیران ئەوا مافیان وەك كاندیدی تواناسازی پارێزراو دەبێت، بۆ ئەم مەبەستەش پێشكەشكار پێویستە لە (وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی/ فەرمانگەی نێردراوان و پەیوەندیە ڕۆشنبیرییەكان) نووسراوی فەرمی بهێنێت كە مامەڵەكەی پرۆسێس نەكراوە و سەفەری دەرەوەی نەكردووە بۆ مەبەستی پەیوەندیكردن بە خوێندن.

٣. ئەو كاندیدانەی بە پێی پرۆگرامی تواناسازی مرۆیی نێردراوان بۆ دەرەوەی وڵات و یان بە هەر شێوازێكی تر وەكو (بعثات) و (زمالات) لە ئێستادا گەڕاونەتەوە و خوێندنیان تەواو نەكردووە بە هۆكاری جیا جیا، یان بە هەمان شێوە لە ناوەوەی وڵات خوێندنیان تەواو نەكردووە و سڕینەوەی ناو (ترقين القيد) كراون بە هۆكاری جیا جیا، مافی پێشكەشكردنیان نییە تا تێپەڕبوونی (٣) سێ ساڵ بەسەر گەڕانەوەیان و سڕینەوەی ناویان.

٤. هیچ مامەڵەیەكی پێشكەشكردن وەرناگیرێت، ئەگەر سەرجەم دۆكیۆمێنتەكان تەواو نەبێت تا دواین ڕۆژی پێشكەشكردن، بە پێچەوانەوە خوازیار مافی بەشداربوونی لە تاقیكردنەوەی توانستی زانستی نابێت و یاریدەدەری سەرۆك زانكۆكان بۆ كاروباری زانستی و خوێندنی باڵا بەرپرسیارن لە وردبینی كردنی دۆكیۆمێنتەكان و دەستنیشانكردنی لیستی ئەو پێشكەشكارانەی كە مافی تاقیكردنەوەی توانستی زانستیان هەیە، هەروەها لیژنە تایبەتەكانی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی چاودێری و وردبینی دۆكیومێنتەكان و پرۆسەی پێشكەشكردن دەكەن.

٥. ئەو خوازیارانەی كە ئارەزوومەندن بۆ پێشكەشكردن بۆ خوێندنی ماستەر كە دوو ساڵ خزمەتی ڕاژەی فیعلی دوای دامەزراندن و بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەكالۆریۆسی تا ڕێكەوتی دەستپێكردنی خوێندنی ماستەری هەیە شایستەی مۆڵەتی خوێندن دەبن بە پێی یاسای ڕاژەی شارستانی هەمواركراوی ساڵی (٢٠٠٩).

٦. مۆڵەتی خوێندنی ماستەری ناوەخۆ لە زانكۆ حكومیەكانی هەرێمی كوردستان بە شێوەی خۆتەرخانكردنی تەواو (تفرغ تام) دەبێت بۆ فەرمانبەرانی دامەزراو بە شێوەی هەمیشەیی لە داموودەزگاكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان و عێراق.

٧. پێویستە ئەو پێشکەشکارەی کە دانەمەزراوە بەڵێننامەی یاسایی لە زانکۆ پێشکەش بکات کە لە هیچ فەرمانگەیەکی حکومی دانەمەزراوە، ئەگەر زانیاری نادروستی دا بێت ئەوا هەموو بەرپرسیارەتی یاسایی دەکەوێتە ئەستۆ، سەرەڕای سڕینەوەی ناوی لە خوێندن.

٨. بەپێی بڕیاری ئەنجومەنی وەزارەت مامەڵە لەگەڵ پۆینت ناکرێت بۆ مەبەستی پێشکەشکردن و دەرئەنجامەکانی تاقیکردنەوەی توانستی زانستی (واتە ژمارەکان جبر ناکرێن و کێرڤ نادرێن).

٩. بە هیچ شێوەیەك ناکرێت قوتابی/ خوێندکاری ماستەر خوێندنەکەی بگوازێتەوە بۆ زانکۆیەکی دیکە ناوەوەی هەرێمی کوردستان یاخود دەرەوەی هەرێم و دەرەوەی وڵات، یان بە پێچەوانەوە.

١٠. ئەگەر لە بەشێکی زانستی بە تەنها یەك قوتابی/خوێندکاری ماستەر وەرگیرا، دەتوانێت دەست بە خوێندنی ئەکادیمی بکات بە مەرجێک لە لایەن لیژنەیەکی پسپۆڕەوە پرسیاری تاقیکردنەوە و هەڵەچنینی پەراوی تاقیکردنەوە ئەنجام دەدرێت.

١١. بە هیچ شێوەیەک یەدەگ (إحتياط) لە خوێندنی باڵا بوونی نییە، بەڵکو تەنها وەرگیراو بوونی هەیە.

١٢. ڕێنمایی تاوتوێکردنی ماستەرنامە بە گوێرەی ڕێنمایی ژمارە (٧)ی ساڵی (٢٠١٦) دەبێت و شێوازی تاوتوێکردن بە شێوەی داخراو یان کراوە دەبێت بۆ ئەم مەبەستەش دەسەڵات دەدرێت بە ئەنجومەنی زانکۆکان بۆ بڕیاردان لەسەر شێوازی تاوتوێکردن کە ئایا داخراو بێت یاخود کراوە.

١٣. پاڵپشت بە ڕادەربڕینی ئەنجومەنی شورای هەرێم ژمارە (٢٠١٤/١٣) لە (٢٠-٧-٢٠١٧)، بەڕێزان ئەندامانی پەرلەمانی عێراق و ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان بۆیان نییە پێشکەشی خوێندنی ماستەر و دکتۆرا بکەن لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان، هەروەها پاڵپشت بە کۆبوونەوەی (لیژنەی باڵای خوێندنی باڵا)ی ئەنجامدراو لە ڕێکەوتی (٢٠١٧/٢/١٥) و هەروەها پاڵپشت بە ڕادەربڕینی ئەنجومەنی شورای هەرێم ژمارە (٢٠١٧/١١) لە (٩-٧-٢٠١٧) و گشتاندنی وەزارەت ژمارە (١٠٠٧) لە (٢٠١٧/٨/٢) بەڕێزان (خاوەن پلە تایبەتەکان- أصحاب الدرجات الخاصة) تاوەکو لەو پۆستەدا بن بۆیان نییە پێشکەشی خوێندنی باڵا/دبلۆمی باڵا- ماستەر- دکتۆرا لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بکەن لەبەرئەوەی ناتوانرێت خوێندن و ئەو جۆرە پۆستە پێکەوە ڕاهی بکرێت.

تەوەری شەشەم: پلان و ژمارەی کورسیەکانی ماستەر:

دوای دەرچوونی ئەم ڕێنماییە، وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە ڕێگەی فەرمانگەی توێژینەوە و پەرەپێدان/بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی باڵا بە فەرمی داوای پلان لە زانکۆکان دەکات، زانکۆ هەڵدەستێ بە ئامادەکردنی پلانی خوێندنی ماستەر بە پێی ڕێنماییەکان و ژمارەی کورسیەکان دیاری دەکات و لە لایەن ئەنجومەنی زانکۆکەوە پلانی خوێندنی ماستەر و ژمارەی کورسیەکان پەسەند دەکرێت بە ڕەچاوکردنی ئەو مامۆستایانەی میچ و مەرجی سەرپەرشتیکردنیان بە پێی ڕێنمایی ژمارە (٧)ی ساڵی (٢٠١٦)ی تێدا هەیە و دواتریش لە لایەن وەزارەت/ فەرمانگەی توێژینەوە و پەرەپێدان پلان و ژمارەی کورسیەکان پەسەندەکرێت، کورسیەکانیش بەم شێوەیەی خوارەوە تەرخان دەکرێت:-

١- کورسیە گشتیەکان بە شێوەی خۆرایی دەبێت بەم شێوەیەی خوارەوە:-

أ. ژمارەیەك لە کورسیەکان بە پێی ڕێژەی خاڵی (١)ی سەرەوە تەرخان دەکرێت بۆ (زانکۆکان و زانکۆ نوێیەکان و زانکۆ پۆلیتەکنیکیەکان)، لەم حاڵەتەدا تەنها خوازیارانی میلاکی ئەو زانکۆیانەی کە کورسیان بۆ تەرخانکراوە بۆیان هەیە پێشبرکێ لە نێوان خۆیان بکەن لەسەر ژمارەی ئەو کورسیانەی بۆیان تەرخان کراوە، ئەو پێشکەشکارەی زۆرترین خاڵی بەدەستهێنا بە پێی ڕێژەی کورسی تەرخانکراو لە پلان وەردەگیرێت.

ب. کورسیەکانی دیکە دەبێت بە (کورسی گشتی) کە هەموو پێشکەشکارێکی دامەزراو بە شێوەی هەمیشەیی لە دامودەزگاکانی سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان مافی هەیە پێشکەشی بکات و لە نێوان خۆیان پێشبرکێ بکەن لەسەر ژمارەی کورسیەکان، ئەو پێشکەشکارەی زۆرترین خاڵی بەدەستهێنا بە پێی ڕێژەی پلانەکە وەردەگیرێت.

٢- کورسی بە شێوازی سیستمی پاراڵێل بەم شێوەیەی خوارەوە:-

أ. ڕێژەیەک لە کورسیەکان بە شێوەی پاراڵێل تەرخان دەکرێت بۆ گشت پێشکەشکاران واتە ئەو پێشکەشکارانەی کە دانەمەزراون لە هیچ دامەزراوەیەکی حکومی یان دامەزراون لە دامووەزگاکانی حکومەت بۆیان هەیە پێشکەشی کورسیەکانی پاراڵێل بکەن.

ب. پێشکەشکردن لەسەر ڕێژەی کورسیەکانی پاراڵیلی خاڵی (أ)ی سەرەوە بە شێوەی سەرتاسەری دەبێت و ئەو پێشکەشکارەی زۆرترین خاڵی بەدەستهێنا بە پێی ڕێژەی پلانەکە وەردەگیرێت.

تێبینی /

أ. هەرکاتێک کورسی بەتاڵ مایەوە بە گشت جۆرەکانی کورسی تەرخانکراو، ئەوا بە هیچ شێوەیەك کورسییەکان پڕ ناکرێتەوە.

ب. هیچ زانکۆیەک بۆی نییە کورسی خوێندن زیاد بکات بۆ پلانی پەسەندکراو لە لایەن وەزارەتەوە.

ج. بۆ دیاریکردنی ژمارەی کورسیەکانی خوێندنی ماستەر لە هەر بەشێك، پێویستە میلاکی ستافی ئەو بەشە و ڕەچاوکردنی میچی سەریەرشتیکردن بە گوێرەی ڕێنمایی ژمارە (٧)ی ساڵی (٢٠١٦) و پێداویستی راستەقینەی خوێندنی ماستەر بکرێتە پێوەری سەرەکی، بۆ ئەم مەبەستەش وەزارەتی خوێندنی باڵا چاودێری و وردبینی پلانەکانی خوێندن دەکات.

د. کورسی بۆ هیچ وەزارەت و دامەزراوەیەک تەرخان ناکرێت، بەڵکو فەرمانبەرانی ئەم دامەزراوانە دەتوانن لەسەر کورسیەکانی گشتی و کورسیەکانی پاراڵێل پێشکەش بکەن.

ه. لە حاڵەتی تەرخانکردنی کورسی بۆ زانکۆ نوێیەکان و زانکۆ پۆلیتەکنیکیەکان مەرجە کورسی لە پسپۆڕی داواکراو وەکو بەش لە زانکۆ نوێیەکان و پۆلیتەکنیکیەکان بوونی هەبێت.

و. پێویستە خوازیار لە کاتی پێشکەشکردن تەنها یەک شێوازی پێشکەشکردنی کورسی هەڵبژێرێت، واتە نابێت پێشکەشی دوو شێوازی کورسی بکات.

تەوەری حەوتەم: سەبارەت بە لایەنی دارایی خوێندن:

١- بۆ ئەو خوازیارانەی لەسەر کورسیە گشتیەکان بە شێوەی خۆرایی وەردەگیردرێن، ئەوا گشت تێچووی خوێندنەکە لە ئەستۆی ئەو زانکۆیە دەبێت کە خوێندنی ماستەری کردۆتەوە.

٢- ئەو خوازیارانەی لەسەر کورسی پاراڵێل وەردەگیردرێن، ئەوا تەواوی تێچووی خوێندنی ماستەرەکەیان لە ئەستۆی قوتابی/خوێندکار دەبێت، بۆیە پێویستە پێشکەشکار لە کاتی پرۆسەی پێشکەشکردن بەڵێننامەی یاسایی لە زانکۆ پڕبکاتەوە کە ئامادەیە تەواوی تێچووی خوێندنەکە لە ئەستۆی خۆی بگرێت.

٣- دوای دەرچوونی ئەم ڕێنمایيە، کرێی خوێندنی ماستەر بە شێوازی پاراڵێل لە لایەن ئەنجومەنی زانکۆکانەوە پێشنیار دەکرێت و لە لایەن وەزارەت/فەرمانگەی توێژینەوەی پەرەپێدان/بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی باڵا بە هەماهەنگی لەگەڵ فەرمانگەی کارگێری و دارایی پەسەند دەکرێت.

تەوەری هەشتەم: ئەم ڕێنماییە لە ڕێکەوتی دەرچوونیەوە کاری پێدەکرێت و هەر ڕێنماییەکی تر لەمەو پێش دەرچووە کە ناکۆك و پێچەوانە بێت لەگەڵ ئەم ڕێنماییە، ئەوا کاری پێناکرێت.

هۆیەکانی دەرچوونی ئەم ڕێنماییە

هۆیەکانی دەرچوونی ئەم ڕێنماییە بریتین لە بەدیهێنانی چەند ئامانجێکی سەرەکی کە ئەمانەن:

١. بەردەوام بوونی زیاتر لە پرۆسەی بەرزکردنەوەی ئاستی خوێندنی باڵا لە هەرێمی کوردستان و ڕەچاوکردنی هاوسەنگی نێوان چەندێتی و چۆنیەتی لە خوێندنی باڵادا.
٢. پێگەیاندنی کەسانی پسپۆڕ و شارەزا و بەدیهێنانی هەردوو لێهاتوویی (وانەبێژیی و توێژەریی) بۆ مامۆستایانی دامەزراوەکانی خوێندنی باڵا.
٣. بەستنەوەی خوێندنی باڵا بە پێداویستی داموودەزگا حکومی و تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان و سازان لەگەڵ سەردەم و پێداویستیەکانی بازاری کار و بەشداری لە پێشنیازکردنی چارەسەری گونجاو بۆ کێشە و گرفتەکان لە هەرێمی کوردستان.

د. ئارام محمد قادر
وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی

دەرکردە
KRG Iraq

وێنەیەک بۆ:-
- نووسینگەی بەرێز جەنابی وەزیر/ بۆ زانین/ لەگەڵ ڕێزدا.
- وەزارەتی داد / ڕۆژنامەی وە قایعی کوردستان/ تکایە بۆ بڵاوکردنەوەی / لەگەڵ ڕیزدا.
- ڕاوێژکاری جەنابی وەزیر / بۆ زانین / لەگەڵ ڕیزدا.
- سەرۆکایەتی گشت زانکۆ حکومیەکانی هەرێمی کوردستان/ بۆ زانین و کاری پێویست بە پێی پەیوەندی/ لەگەڵ ڕێزدا.
- ئەنجومەنی کوردستان بۆ پسپۆڕییە پزیشکییەکان/ بۆ زانین و کاری پێویست بە پێی پەیوەندی/ لەگەڵ ڕێزدا.
- دەستەی کوردستانی بۆ دراساتی ستراتیجی و توێژینەوەی زانستی/ بۆ زانین و کاری پێویست بە پێی پەیوەندی/ لەگەڵ ڕێزدا.
- دەزگای سەرپەرشتی و دڵنیایی جۆری/ لەگەڵ ڕێزدا.
- گشت فەرمانگەکانی دیوانی وەزارەت/ بۆ زانین و کاری پێویست بە پێی پەیوەندی/ لەگەڵ ڕێزدا.
- بەڕێوبەرایەتی کاروباری یاسایی / لەگەڵ بەراییەکان .
- دەرکردە خولاو .